

BUKU YO TIRHELA

Ririmiro Engetela ra Vumbirhi

Giredi ya

2

1

Exikolweni

| | | |
|---------------------------|----------------------------------|----|
| Vhiki ra 1 | Ha dyondza..... | 2 |
| Vhiki ra 2 | Ha tlanga..... | 4 |
| Vhiki ra 3 | Nsimbhi ya xikolo ya ba..... | 6 |
| Ndyangu wa ka hina | | |
| Vhiki ra 4 | Ndyangu wa ka vaAnna..... | 8 |
| Vhiki ra 5 | Ka dyiwa..... | 10 |
| Vhiki ra 6 | Nkarhi wo hungasa..... | 12 |
| Vutleketli | | |
| Vhiki ra 7 | Ku ya exikolweni | 14 |
| Vhiki ra 8 | Ku endza hi nkarhi wo wisa | 16 |
| Vhiki ra 9 | Ku fambafamba | 18 |
| Vhiki ra 10 | Tikambisise..... | 20 |

2

Vuhlayiseki ekaya

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----|
| Vhiki ra 11 | Ku va u hlayisekile..... | 22 |
| Vhiki ra 12 | Ku va na vukhetा | 24 |
| Vhiki ra 13 | Nghozi | 26 |
| Vanhu lava pfunaka | | |
| Vhiki ra 14 | Vanhu lava pfunaka..... | 28 |
| Vhiki ra 15 | Eka dokodela | 30 |
| Vhiki ra 16 | Ndzilo | 32 |
| Swiharhi swa nhova | | |
| Vhiki ra 17 | Swiharhi swa ntłhanu leswikulu..... | 34 |
| Vhiki ra 18 | Entangeni wa swiharhi..... | 36 |
| Vhiki ra 19 | Ku famba nivusiku..... | 38 |
| Vhiki ra 20 | Tikambisise..... | 40 |

3

Epurasini

| | | |
|-----------------------------|--|----|
| Vhiki ra 21 | Swiharhi swa le purasini..... | 42 |
| Vhiki ra 22 | Xirhapa xa matsavu..... | 44 |
| Vhiki ra 23 | Swiharhi na swikumiwa swa swona.... | 46 |
| Ku xava | | |
| Vhiki ra 24 | Ku xava swakudya..... | 48 |
| Vhiki ra 25 | Ku xava swiambalo | 50 |
| Vhiki ra 26 | Ku xava edorobeni | 52 |
| Minkhuvo yo tlangelā | | |
| Vhiki ra 27 | Xinkhubyana xa siku ra ku velekiwa.... | 54 |
| Vhiki ra 28 | Mucato | 56 |
| Vhiki ra 29 | I siku ra Ndzhaka | 58 |
| Vhiki ra 30 | Tikambisise | 60 |

4

Mitlangu

| | | |
|-----------------------------|--|----|
| Vhiki ra 31 | Siku ro tiphina..... | 62 |
| Vhiki ra 32 | Mitlangu leyi hi yi tlanguka | 64 |
| Vhiki ra 33 | Hi dyondza ku hlambela..... | 66 |
| Vanhu lava pfunaka | | |
| Vhiki ra 34 | Mitirho leyi vanhu va yi endlaka | 68 |
| Vhiki ra 35 | Ku kuma ku pfuniwa..... | 70 |
| Vhiki ra 36 | Jabu wa tivavisa | 72 |
| Tlangelā na vanghana | | |
| Vhiki ra 37 | Makete wa xikolo..... | 74 |
| Vhiki ra 38 | Khonsati ya xikolo | 76 |
| Vhiki ra 39 | Ndza khensa mudyondzisi | 78 |
| Vhiki ra 40 | Tikambisise | 80 |

I Ha dyondza



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------|--|----------------|--|---------------------|
| | yimbelela | | pene | | buku ya switoloveto |
| | penda | | pensele | | xidamarheti |
| | hlayela | | rhaba | | burachi yo penda |
| | tsema | | rhula | | tikhirayoni |
| | hlaya | | khompyuta | | xikero |
| | tsala | | bege ya xikolo | | tipende |

Titoloveten hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

| Xana u endla yini? | Xana i yini lexi? |
|--|---|
|  Ndza tsala . |  Leyi i pene ya mina. |
|  Ndza yimbelela . |  Leyi i _____ ya mina. |
|  Ndza penda . |  Leyi i _____ ya mina. |

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Endla phaphete ya voko hi ku tirhisa mapapila yo huma eka switsemiwa.
Pule u vulavula Xitsonga ntseña, kutani vulavula na Pule hi Xitsonga.



Avuxeni, u mani
vito ra wena?



Endla phaphete ya wena



2


Ha tlanga




Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|------------|--|-----------|--|-------|
| | tlulatlula | | tsutsuma | | raha |
| | khandziya | | chinginya | | khoma |





Titoloveten i vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana u endla yini?



Ndza **hlambela**.

Xana i yini lexi?



Leyi i **bolo** ya mina.



Ndza **dya**.



Leyi i _____ ya mina.

A hi vulavuleni


Xana u mani
vito ra wena?



Vito ra mina
i **Anna**.



A hi tlangeni
bolo ya milenge.



Hiswona.



3

Nsimbhi ya xikolo ya ba



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------|--|------------|
| | mudyondzisi | | mufana | | bazi |
| | mutsemakanyisa vadyondzi | | nhwanyana | | bayisikiri |
| | vanghana | | muchayeri wa bazi | | thekisi |

Titoloveten'i hi vambirhimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i mani loyi?



Loyi i
mudyondzisi.

Xana i yini lexi?



Leri i bazi.



Leyi i _____.



A hi tsalen'i

Tsala marito lama kayivelaka:

Leyi i _____ ya mina. 

Leyi i _____ ya mina. 

Ndzi ta exikolweni hi _____. 

Ndzi ta exikolweni hi _____. 

A hi vulavuleni

Avuxeni mudyondzisi.



Avuxeni Nomsa.



Titolovete swin'we na Pule na Pam



Xana u mani
vito ra wena?



Vito ra mina

4

ndyangu wa ka vaAnna



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|--------|--|-------------------|--|---------|
| | manana | | kokwana wa xisati | | mupfuni |
| | tatana | | kokwana wa xinuna | | khekhe |
| | buti | | hahani | | nyiko |
| | sesi | | khazi | | xitulu |
| | n'wana | | Brenda | | kofi |

Titoloveten'i hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u hlamusela munghana wa wena:



Loyi i **manana** wa mina.

Loyi i _____ wa mina.

Loyi i _____ wa mina.

Loyi i _____ wa mina.

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Xana u
na malembe
mangani?



Ndzi na _____.



A hi vulavuleni

Languta ndyangu wa ka va Anna.



1. Xana i mani loyi a nga khoma **thedibere**?
2. Xana i mani loyi a nga na **khekhe**?
3. Xana i mani loyi a nga ambala **manghilazi** ya mahlo?
4. Xana i mani loyi a nwaka **kofi**?
5. Xana i mani loyi a nga na **nyiko**?

A hi diroweni



Dirowa ndyangu wa ka n'wina.

5 Ka dyiwa



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|----------|--|----------------|--|----------|
| | mukapu | | tiyi | | bodhlela |
| | matandza | | wachi | | mopo |
| | juzi | | tafula | | bakiti |
| | xinkwa | | lapi ra tafula | | puleti |
| | jamu | | xitofu | | khabodo |
| | mukwana | | nghilazi | | pani |
| | foroko | | khapu | | ketlele |
| | lepula | | sosara | | masi |

Titolovete swin'we na Pule na Pam



Avuxeni, u mani
vito ra wena?



A hi tsaleni

Languta swifaniso kutani u tsala marito lama kayivelaka.

Mufana u dya _____ .

Nhwanyana u dya _____ .

Ndzi dya _____ .

Hi dya _____ swin'we.

Ndzi rhandza _____ .

Ndzi nwa _____ .



6

nkarhi wo hungasa



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------|--|------------|--|-------------|
| | fasitere | | selulafoni | | phephahungu |
| | makheteni | | khompyuta | | magazini |
| | khuxini | | TV | | buku |
| | sofa | | xitafulana | | mete |
| | rivoni | | pulaga | | tibuloko |

A hi vulavuleni

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

1. Xana i mani loyi a tsalaka ntirhokaya?
2. Xana i mani loyi a languteke thelevhixini?
3. Xana i mani loyi a tirhisaka khompyuta?
4. Xana i mani loyi a vulavulaka hi selulafoni?
5. Xana i mani loyi a hlayaka?
6. Xana i mani loyi a phumunhaka ritshuri?
7. Xana magazini yi le kwihi?

A hi tsalen'i

Languta swifaniso kutani u tsala marito lama kayivelaka:

Leyi i _____ ya Nomsa.



Leyi i _____ ya Jabu.



Leyi i _____ ya Nomsa.



Leyi i _____ ya Jabu.



Leyi i _____ ya Nomsa.



Leyi i _____ ya Jabu.



Leti i _____ ta Nomsa.



Leyi i _____ ya Jabu.



Titolovete swin'we na Pule na Pam

Xana u endla yini?



Ndzi vulavula Xitsonga.



A hi vulavuleni

Xana i mani loyi a tirhisaka khompyuta?
I Sue.





Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-------------|--|----------|--|---------------------------|
| | bayisikiri | | movha | | mutsemakanyisa vadyondzi |
| | xithuthuthu | | bazi | | phorisa ra le magondzweni |
| | thekisi | | xitimela | | gondzo |

Titoloveteni hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u hlamusela munghana wa wena:

Ndzi ya exikolweni hi movha.



Ndzi ya exikolweni hi thekisi.



Ndzi ya exikolweni hi bazi.



Ndzi ya exikolweni hi bayisikiri.



Ndzi ya exikolweni hi xitimela.



A hi vulavuleni



Ndzi ya exikolweni
hi bazi.



Ndzi famba
hi milenge
ku ya
exikolweni.

A hi tsalen'i

Tsala marito lama kayivelaka:

Ndzi ya exikolweni hi _____.



Ndzi ya exikolweni hi _____.



Ndzi ya exikolweni hi _____.



Ndzi ya exikolweni hi _____.



Ndzi ya exikolweni hi _____.



Ndza _____ ku ya exikolweni.



Titolovete swin'we na Pule na Pam

Xana u yisa ku
yini exikolweni?






Ndzi famba hi



8

Ku endza hi nkarhi wo wisa



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------|--|---------|
| | xitimela | | ribuwa ra lwandle | | yima |
| | thekisi | | purasi | | movha |
| | xihahampfhuka | | pikiniki | | mfungho |




Ann u ya epikinikini.

Titoloveten hi vambirhimbirhi

Xana i mani loyi a fambaka hi xitimela?

Xana Jabu u ya kwihi?

Vula:



Jabu u ya e _____.

hi _____.

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Xana u tshama
kwihi?



Ndzi tshama
e _____.



A hi
vulavuleni

Ndzi ya eCape Town
hi xitimela.



q

Ku fambafamba



Mipfumawulo

Phokatelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|---------------|--|---------------------|--|-------------|
| | xitimela | | xitimelandzilo | | lori |
| | xihahampfhuka | | movha wa maphorisa | | xikepe |
| | ambulense | | xihahampfhukaphatsa | | xikwekwetsu |

Titoloveten hi vambirhimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

| | |
|-------------------|-------------|
| Xana i yini lexi? | |
| | I movha. |
| | I thekisi. |
| | I xitimela. |



A hi tsalen'i

Tsala marito lama kayivelaka.

Leyji i _____.



Leyji i _____.



Leyji i _____.




Leyji i _____.



Leyji i _____.



Lexi i _____.



Titolovete swin'we na Pule na Pam



Ku njhani?



Ndzi pfukile.



Switikara

Xana wa ha ya tsundzuka marito lama?
Namarheta switikara eswivandleni leswi faneleke.

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| STICKER yimbelela | STICKER pene | STICKER buku ya switoloveto |
| STICKER penda | STICKER pensele | STICKER xidamarheti |
| STICKER hlayela | STICKER rhaba | STICKER burachi yo penda |
| STICKER tsema | STICKER rhula | STICKER tikhirayoni |
| STICKER hlaya | STICKER khompyuta | STICKER xikero |
| STICKER tsala | STICKER bege ya xikolo | STICKER tipende |
| STICKER tlulatlula | STICKER tsutsuma | STICKER raha |
| STICKER khandziya | STICKER chinginya | STICKER khoma |
| STICKER mudyondzisi | STICKER muchayeri wa bazi | STICKER bazi |
| STICKER vanghana | STICKER thekisi | STICKER bayisikiri |
| STICKER manana | STICKER sesi | STICKER khazi |
| STICKER tatana | STICKER n'wana | STICKER hahani |
| STICKER buti | STICKER kokwana wa xisati | STICKER kokwana wa xinuna |

Titoloveten'i hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i yini lexi?

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| STICKER mukapu | STICKER tiyi | STICKER mukwana |
| STICKER matandza | STICKER wachi | STICKER foroko |
| STICKER juzi | STICKER masi | STICKER leputa |
| STICKER xinkwa | STICKER bodhlela | STICKER khapu |
| STICKER jamu | STICKER mopo | STICKER sosara |
| STICKER fasitere | STICKER sofa | STICKER buku |
| STICKER makheteni | STICKER tibuloko | STICKER khapete |
| STICKER phorisa ra le magondzweni | STICKER movha | STICKER xitimela |
| STICKER gondzo | STICKER mutsemakanyisa vadyondzi | STICKER bege yo bebulu nhundzu |
| STICKER ribuwa ra lwandle | STICKER purasi | STICKER xihahampfhuka |
| STICKER mfungho | STICKER pikiniki | STICKER yima |
| STICKER movha wa maphorisa | STICKER xikepe | STICKER xitimelandzilo |
| STICKER xihahampfhuka- phatsa | STICKER xikwekwetsu | STICKER ambulense |

II

Ku hlayiseka



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------|--|------------|--|----------|
| | pulaga | | khandhlela | | nghilazi |
| | chefu | | mencisi | | mukwana |
| | pharafini | | ndzilo | | mirhi |

Titoloveteni hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Xana i yini lexi? | |
| | I mukwana. |
| | I ndzilo. |
| | I mirhi. |

A hi vulavuleni

Languta xifaniso kutani
u vulavula hi leswi vana
va swi endlaka leswi nga
na khombo.



Titolovete swin'we na Pule na Pam

A ndzi tlangi hi
mikwana



A ndzi tlangi hi



A hi diroweni

Pfuna mufana ku kuma lanci ya yena handle ko tivavisa.



12

Ku va na vukheta



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|------------|--|----------|--|---------|
| | khandziya | | xitarata | | hoxa |
| | xidan'wana | | murhi | | maribye |
| | lwangu | | bolo | | mbyana |



Titoloveten'i hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u hlamusela munghana wa wena ndlela yo tshama u hlayisekile.

U nga tlangi hi **ndzilo**.

U nga tlangi **exitarateni**.

U nga _____.

Kombetela vana vo hambana exifanisweni kutani u vutisa munghana wa wena:

Nhwanyana u endla yini?

Mufana u endla yini?

Titolovete swin'we na Pule na Pam


Xana u na
xifuwana?




Ina, ndzi na




13 Nghozi




1



2



3




4

Mipfumawulo

Phoktelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|----------|--|-------------------|--|-----------|
| | raha | | nghozi | | mubedo |
| | xitarata | | ambulense | | muongori |
| | bolo | | xibedhlele | | dokodela |
| | movha | | nenge wo tshoveka | | xikhigelo |


5



A hi tsalení

Dirowa ntila ku suka eka xivulwa ku ya eka xifaniso lexi faneleke.

Dan u raha bolo.



Jabu u hlongorisa
bolo.



Movha wu chayisa
Jabu.



Ambulense yi yisa
Jabu exibedhlele.



Dokodela u pfuna
Jabu.



Titolovete swin'we na Pule na Pam

Ndzi twa ku vava
hileswi u nga wa.



U hatla u hola.



14

Vanhu lava pfunaka



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------|--|----------------------------|--|---------------------------|
| | dokodela | | n'anga ya swiharhi | | makhanikhi |
| | muongori | | musweki | | mutirhi wa le magondzweni |
| | muaki | | muhahisi wa swihahampfhuka | | mudyondzisi |
| | pulambara | | | | mutirhi wa xirhapa |

Titoloveteni hi vambirhimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i mani loyi?



I makhanikhi.



I n'anga ya swiharhi.

A hi vulavuleni




Manana i muongori

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Mudyondzisi wa mina u ndzi dyondzisa ku vulavula Xitsonga.




Ndza khensa mudyondzisi.





A hi tsaleni

Vula leswaku vanhu lava i vamani. Tlhela u ba ntla ku kombisa leswi munhu un'wana na un'wana a swi tirhisaka.




15 Eka dokodela



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.





3

Titoloveten hi vambirimbirhi

Kombetelaxifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Swi lo yini?

Ndzi twa ku vava ekhwirini.

Ndzi twa _____.



Titolovete swin'we na Pule na Pam

Swi lo yini?




Ndzi twa



31

16


ndzilo



Mipfumawulo

Phoktelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|--------|--|------------|--|------------------------------|
| | thumbu | | nhwanyana | | xitichi xa vatimelandzilo |
| | yindlu | | mufana | | mutimelandzilo |
| | mati | | selulafoni | | xitimelandzilo |
| | lerha | | bakiti | | ndzilo |



Titoloveten hi vambirimbirhi

A: Ku na ndzilo.

B: Fonelani va xitimelandzilo.

A: Ku na nghozi.

B: Vitanani ambulense.

A: Ndzi khome hi tino.

B: Famba eka n'anga ya meno.

A: Khwiri ra vava.

B: Famba eka dokodela.

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Pfunani,
ku na nghozi.




Pfunani



Pfunani,
ku na ndzilo.



Swiharhi swa ntlhanu leswikulu



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|----------|--|-------------|--|---------|
| | ndlopfu | | timhondzo | | n'we |
| | mhelembe | | meno | | mbirhi |
| | nghala | | swicoticoti | | nharhu |
| | yingwe | | nxakwa | | mune |
| | nyarhi | | mavala | | ntlhanu |

Titoloveteni hi vambirimbirhi

Vutisa munghana wa wena:

Xana u vona **tinghala** tingani?



Ndlopfu yi na nxakwa.

Ndzi vona **nghala** yi 1.




Mhelembe yi na rimhondzo.

Ndzi vona **3** wa **tindlopfu**.



Yingwe yi na swicoticoti.




Nyarhi yi na 2 wa timhondzo.



Nghala yi na meno lamakulu.

A hi tsalen'i

Xana u vona swiharhi swingani eka rixaka rin'wana na rin'wana?



mhelembe


3



tinghala



tindlopfu



nyarhi



tiyingwe


Titolovete swin'we na Pule na Pam



Xinkankanka i xiharhi
lexi tsutsumaka
swinene ngopfu.

Xibodze xi nonoka
swinene ngopfu.





Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | | |
|--|-----------|--|--------------------|--|--|--------|
| | mhunti | | ntanga wa swiharhi | | | tsevu |
| | mhisi | | nyoka | | | nkombo |
| | mfenhe | | mpfuvu | | | nhungu |
| | fulamingo | | mangwa | | | kaye |
| | xibodze | | phengwini | | | khume |



Hlayela

Hlayela leswaku i tihumba
tingani leti u nga ti kumaka
eka pheji leri.



Ndzi vona **7**
wa tihumba.

Titoloveteni hi vambirhimbirhi

Vutisa munghana wa wena:

Xana u vona **tinhutlwa** tingani?

Ndzi vona **7** wa **timfenhe**.

Ndzi vona **2** wa **timangwa**.



Titolovete swin'we na Pule na Pam

A ndzi chavi
timfenhe.



Ndzi chava _____
na _____.



A hi tsaleni

Xana u vona swiharhi swingani eka rixaka rin'wana na rin'wana?



timhundi


b



timangwa



timfenhe



tifulamigo




tinyoka



tiphengwini






Mipfumawulo

Phokatelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|----------|--|---------|--|-------|
| | xikhovha | | thoci | | famba |
| | kondlo | | nyeleti | | murhi |
| | mpfundla | | n'weti | | tende |



Titolovete swin'we na Pule na Pam

Ku na xinyami
swinene.



Ndza chava.

Titoloveten hi vambirimbirhi

Kombetela xifanisokutani u vutisa munghana wena:

Xana u vona yini?

Ndzi vona mbyana.

Ndzi vona _____.

Ndzi vona _____.

Xana u twa yini?

Ndzi twa xikhovha.

Ndzi twa _____.

Ndzi twa _____.

A hi yimbeleleni

Nyeleti yo vangama hi ntamu.

Ku vangama ka dayimani
exibakabakeni.

U xihlamariso eka swivumbiwa.

U lo nama, exibakabakeni xa xinyami.

Ekule swinene ni misava yerhu.

Loko dyambu ri nyamalarile,
Ku lo dzwii, hi nguvu ya munyama,

Munyama lowu tsanisaka swivumbiwa

Wo vanga-vangaa, empfhukeni.

Nyeleti yo vangama no xonga,
Ku vangama ka dayimani
exibakabakeni.

Switikara

Xana wa ha ya tsundzuka marito lama?
Namarheta switikara eswivandleni leswi faneleke.

| | | |
|---------------------------|---|---|
| STICKER dokodela | STICKER n'anga ya swiharhi | STICKER mutirhi wa le magondzweni |
| STICKER muongori | STICKER musweki | STICKER mudyondzisi |
| STICKER muaki | STICKER muahisi wa swihahampfhuka | STICKER mutirhi wa xirhapa |
| STICKER pulambara | STICKER makhanikhni | STICKER musilahi |
| STICKER pulaga | STICKER khandhlele | STICKER nghilazi |
| STICKER chefu | STICKER mencisi | STICKER mukwana |
| STICKER pharafini | STICKER ndzilo | STICKER murhi |
| STICKER ndzilo | STICKER xitarata | STICKER hoxa |
| STICKER xidan'wana | STICKER murhi | STICKER maribye |
| STICKER lwangu | STICKER bolo | STICKER mbiana |
| STICKER raha | STICKER nghozi | STICKER mubedo |
| STICKER xitarata | STICKER xibedhlele | STICKER sitetosikopi |
| STICKER bolo | STICKER nenge wo tshoveka | STICKER xikhigelo |

Titoloveten'i hi vambirimbirhi


Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i yini lexi?

| | | |
|---------|-----------|------------|
| nhloko | tihlo | nomo |
| xandla | ndleve | nhompfu |
| thumbu | lerha | selulafoni |
| yindlu | nhwanyana | bakiti |
| mati | mufana | ndzilo |
| mhunti | mfenhe | mpfuvu |
| mhisi | fulamingo | mangwa |
| n'we | tsevu | ndlopfu |
| mbirhi | nkombo | mhelembe |
| nharhu | nhungu | yingwe |
| mune | kaye | nghala |
| ntlhanu | khume | nyarhi |
| thoci | xikhovha | nyeleti |

21


Swiharhi swa le purasini



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|---------|--|----------|--|---------|
| | homu | | mbhaha | | tinyoxi |
| | sekwa | | huku | | nyimpfu |
| | nguluve | | galakuni | | mbuti |



A hi yimbeleli

MUKHALABYE MACDONALD

Macdonald a ri na purasi,
hiya hiya ho.
Epurasini u na tihomu,
Mhoo, mhoo la, mhoo mhoo le,
Mhoo la, mhoo le, mhoo mhoo hinkwako.
Macdonald a ri na purasi, hiya hiya ho.

Macdonald a ri na purasi, hiya hiya ho.
Epurasini a ri na mbyana,
Huhu la, huhu le.
Huhu la, huhu le, huhu huhu hinkwako.
Macdonald a ri na purasi, hiya hiya ho.

Macdonald a ri na purasi, hiya hiya ho.
Macdonald a ri na purasi, hiya hiya ho.
Epurasini a ri na hanci,
Phurr la, phurr le.
Phurr la, phurr le, phurr phurr hinkwako.
Macdonald a ri na purasi, hiya hiya ho.



Titoloveten i vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i yini lex?



I nguluve.

Avuxeni kokwana. Mi njhani?

Avuxeni _____.

Ku njhani?

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Avuxeni Pule.
Ku njhani?



Ndzi pfukile.





Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|------------|--|------------------|--|----------|
| | mufana | | wilibara | | matsavu |
| | nhwanyana | | thini ro cheleta | | khavichi |
| | xipedi | | thumbu | | tinyawa |
| | matamatisi | | makheroti | | |

Titoloveten hi vambirhimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u byela munghana wa wena:

I mufana.



I nhwanyana.



Titoloveten hi vambirhimbirhi

Vutisa 5 wa vanghana va wena mavito ya vona na malembe ya vona. Vula:

Xana u na
malembe mangani?

Xana u mani
vito ra wena?

Titoloveten hi vambirhimbirhi

Encenyeta leswi u tirhisisaka xiswona mathulusi yo hambana ya xirhapa.



Titolovete swin'we na Pule na Pam


Leri i thumbu. Ndzi ni tirhisa ku cheleta _____

na _____.



23

Swiharhi na swikumiwa swa swona



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-------|--|----------|--|---------|
| | masi | | matandza | | vulombe |
| | chizi | | nyama | | wulu |




Titoloveten'i hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i yini lexi?




I **masi**. Hi kuma **masi eka tihomu**.



Hi kuma **matandza eka mimbhaha**.



Hi kuma **vulombe eka tinyoxi**.



Hi kuma **wulu eka tinyimpfu**.



Titolovete swin'we na Pule na Pam

Avuxeni, u
mani vito?

Vito ra mina i



Xivongo xa mina i



24

Ku xava swakudya



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|--------------|--|----------|--|----------|
| | masi | | nyama | | mabanana |
| | chizi | | huku | | maapula |
| | ayisikhirimi | | nhlampfi | | malamula |



A hi tsalen'i

Xana i mali muni?

| | | |
|--|----------|---------|
| | masi | R _____ |
| | khavichi | R _____ |
| | apula | R _____ |
| | lamula | R _____ |
| | kheroti | R _____ |

Titoloveten'i hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i yini leswi?



I masi.

Masi i mali muni? R6.


Xana _____ i mali muni?

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Ndzi rhandza
maapula.



A ndzi rhandzi





R2C

Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------|--|-------------|--|-----------|
| | rhoko | | hembe | | rihlaza |
| | xihuku | | xiburukwana | | wasi |
| | jini | | xikete | | ntima |
| | xikipa | | tshwuka | | basa |
| | tintanghu | | xitshopana | | maphaxani |




Titoloveten hi vambirimbiri

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i mali muni?

Xana i mali muni?

Xana i mali muni?



Titolovete swin'we na Pule na Pam



Ndzi rhandza
muhlovo wo
tshwuka.

A ndzi rhandzi
muhlovo wa _____.



26

Ku xava edorobeni

vhengele ra vhanichara



supamakete



vhengele ra swiambalo



bekari



silaha



vhengele ra mihandzu na matsavu



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|--------|--|----------|--|------------|
| | khekhe | | khavichi | | vhanichara |
| | nyama | | nhlampfi | | swiambalo |

Titoloveten'i hi vambirimbirhi

Ndzi kombela ku vutisa, silaha yi le kwihi? Yi lahaya.

Ndzi kombela ku vutisa, _____ yi le kwihi? Yi lahaya.

Xana hi ya kwihi?

Ebekari ku ya xava _____

Esilaheni ku ya xava _____

Evhengeleni ra matsavu ku ya xava _____

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Xana i nkarhi muni?

Xana bazi ri suka hi
nkarhi muni?



Xana hi fambisa ku yini ku ya
esupamakete?



27

Xinkhubyana xa siku ra ku velekiwa




Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------|--|--------------|
| | khekhe ra siku ra ku velekiwa | | namuneti | | ayisikhirimi |
| | nyiko | | mbvacha | | vafana |
| | malekere | | xinkwa xa soseji | | vanhwanyana |

A hi yimbeleleni



Siku lerinene ka wena.

Siku lerinene ka wena.

Siku lerinene munghana.

Siku lerinene ka wena.

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Siku lerinene ra ku velekiwa.

Xana u na malembe
mangani?



Ndzi na



Titoloveteni hi vambirhimbirhi

Byela munghana wa wena:

Ndzi rhandza



Tsundzuka ku hlamba
meno ya wena.

Ndzi rhandza



Ndzi rhandza



Ndzi rhandza






Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo hetelela ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | |
|--------|--------|----------|
| mucato | poto | huku |
| tende | ndzilo | ndzhumba |
| xitulu | khekhe | wanuna |
| tafula | nyama | wansati |



A hi yimbeleleni

Mucato wa Khani

Tsaka tsaka, tsaka tsaka, wena Khani

Ahee Khani, Ahee Khani

Famba va ku chela mati.

Famba va ku chela mati.

Va ka Majozi va ku chela mati.

Famba va ku chela mati.

Va ka Majozi va ku chela mati.

Famba va ku chela mati.

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Vito ra wena u mani?

Vito ra mina i _____.



Xana u tshama kwihi?

Ndzi tshama e _____.



29

I siku ra Ndzhaka



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|----------|--|--------|--|-----------|
| | vuhlalu | | mujeko | | nkumba |
| | rhoko | | xihuku | | xitlhangu |
| | ndzhumba | | xikete | | |



Titolovete swin'we na Pule na Pam

Vito ra wena u mani?

Vito ra mina i

_____.



Xana u tshama kwihi?

Ndzi tshama

e _____.



U vulavula ririm i rihi?

Ndzi vulavula

_____.

30

Tikambisise

Switikara

Xana wa ha ya tsundzuka marito lama?
Namarheta switikara eswivandleni leswi faneleke.

| | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| STICKER homu | STICKER huku | STICKER matsavu |
| STICKER sekwa | STICKER galakuni | STICKER khavichi |
| STICKER nguluve | STICKER tinyoxi | STICKER tinyawa |
| STICKER mbhaha | STICKER nyimpfu | STICKER matamatisi |
| STICKER teretere | STICKER thini ro cheleta | STICKER vhanichara |
| STICKER xipedi | STICKER thumbu | STICKER tafula |
| STICKER wilibara | STICKER xipedi | STICKER xitulu |
| STICKER rhoko | STICKER tintanghu | STICKER xikete |
| STICKER xihuku | STICKER hembe | STICKER swiambalo |
| STICKER xikipa | STICKER xiburukwana | STICKER jini |
| STICKER tshwuka | STICKER wasi | STICKER mucato |
| STICKER xitshopana | STICKER ntima | STICKER tende |
| STICKER rihlaza | STICKER basa | STICKER vuhlalu |

Titoloveten'i hi vambirhimbirhi

Kombetela xifaniso kutani u vutisa munghana wa wena:

Xana i yini lexi?

| | | |
|------------------------------|---|----------------------|
| STICKER nhlampfi | STICKER namuneti | STICKER ndzilo |
| STICKER nyama | STICKER poto | STICKER ndzhumba |
| STICKER khekhe | STICKER mbvacha | STICKER kheroti |
| STICKER nyiko | STICKER xinkwa xa soseji | STICKER huku |
| STICKER swiwitsi | STICKER ayjisikhirim | STICKER malamula |
| STICKER masi | STICKER matandza | STICKER vulombe |
| STICKER chizi | STICKER nyama | STICKER wulu |
| STICKER kokwana wa xisati | STICKER wansati | STICKER maphaxani |
| STICKER mufana | STICKER nhwanyana | STICKER ndzilo |
| STICKER murimi | STICKER wanuna | STICKER nkumba |
| STICKER xitlhangu | STICKER tafula | STICKER maapula |
| STICKER mujeko | STICKER xitulu | STICKER mabanana |
| STICKER ndzhumba | STICKER khekhe ra siku ra ku velekiwa | STICKER basa |

3I

Siku ro tiphina



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------------|--|------------|--|-----------|
| | netibolo | | hoxa | | tlula |
| | bolo ya milenge | | khoma | | thamuka |
| | openi | | tlulatlula | | chinginya |
| | | | tsutsuma | | raha |

Ndzi khomele!



Titoloveten hi vambirimbirhi

Kombetela xifaniso u tlhela u vula:

Hi rhandza bolo ya milenge.



Ndzi rhandza ku bela khadi.



Hi rhandza netibolo.



Ndzi rhandza ku hoxa.



Titolovete swin'we na Pule na Pam

Hlamusela Pule leswi u rhandzaka ku endla swona.

Ndzi rhandza ku
tlanga bolo ya
milenge.



Ndzi rhandza ku
tsutsuma.



A hi
vulavuleni

Vutisa 5 wa vanghana va wena leswaku hi yihi
mitlangu leyi va rhandzaka yona. Vula:



bolo ya milenge



khirikete

Hi yihi mitlangu leyi
u yi rhandzaka?



swipots



netibolo

rhagibi




thenisi



32

Mitlangu leyi hi yi tlangaka





Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|---------|--|----------|--|-----------------|
| | thenisi | | swipotso | | bolo ya milenge |
| | rhagibi | | hoki | | judo |

64



Titolovete swin'we na Pule na Pam



U rhandza
mitlangu yihi?

Ndzi rhandza _____
na _____



A hi tsalen'i

Dirowa ntila ku kombisa mitlangu leyi tirhisaka
swilo leswi.



33

Hi dyondza ku hlambela



Mipfumawulo

Phokatelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---------------------------|--|------------------|
| | ku hlambela | | bolo | | kapi yo hlambela |
| | mati | | xidan'wana xo hlambela | | tifilipara |
| | timpapa ta mati | | magogolosi | | tlula |

A hi diroweni



Dirowa xifaniso xa wena xa leswi u nga xiswona.

A hi tsalen'i



Tsala vuxokoxoko bya wena.

Vito ra mina i _____.

Xivongo xa mina i _____.


Ndzi na _____ wa malembe.

Ndzi rhandza _____.

A ndzi rhandzi _____.

34

Mitirho leyi vanhu va yi endlaka



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-------------|--|---------|--|----------|
| | mudyondzisi | | mubaki | | muongori |
| | musilahi | | phorisa | | dokodela |

Titoloveten'i vambirimbiri

Dirowa ntla u pananisa swifaniso na swivulwa leswi faneleke u tlhela u byela munghana wa wena:



Loyi i mudyondzisi.



Loyi i muaki.



Loyi i muongori.




A hi tsalen'i

Loko ndzi vabya ndzi ya eka _____.

_____ wa mina u ndzi dyondzisa ku hlaya.

35 Ku kuma ku pfuniwa




Mbyana ya mina ya vabya.
Ndzi yi yisa eka n'anga ya swiharhi.



Mudzaberu u pfuna xipanu
xa bolo ya milenge.



N'wamapapila u nyika Ann papila.



Tatana u lava ndhawu yo tshama
eka yona. U vulavula na hosi.




Movha wa mina wu tshovekile.
Ndzi wu yisile eka makhanikhi.

Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | |
|---|--------------------|---|---------------------------|
|  | n'anga ya swiharhi |  | hosí |
|  | mbyana |  | mudzaberi |
|  | makhanikhi |  | xipanu xa bolo ya milenge |



Titolovetení hi vambirimbirhi

Languta xifaniso u tlhela u kombetela vanhu vo hambana. Kutani vutisa munghana wa wena:

Xana i mani loyi?

Loyi i _____.

A hi tsalení



wa mina wu tshovekile.

Ndzi ya eka _____.



ya mina ya vabya.

Ndzi ya eka _____.



Titolovete swin'we na Pule na Pam




Avuxeni Pule.
Ku njhani?

Ndzi pfukile.




36 Jabu wa tivavisa

1



2



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.


| | | | | | |
|--|----------|--|----------|--|------------|
| | tsutsuma | | voko | | xibedhlele |
| | khuguka | | dokodela | | |
| | ku wa | | muongori | | |

A hi
vulavuleni


Languta xifaniso kutani u hlamusela munghana wa wena xitori.




3



4



5




A hi tsalen'i

Jabu u tivavisele

Jabu u ya e





Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | |
|--------|---------------|------------------|
| sweka | xitofu | xinkwa xa soseji |
| dya | swakudya | nhlampfi |
| xavisa | nyama ya huku | machipisi |
| xava | mukapu | khekhe |

Titoloveten hi vambirimbirhi

| | |
|--------------|--------------|
| Ndzi kombela | Ndza khensa. |

Titolovete swin'we na Pule na Pam



38 Khonsati ya xikolo



Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | | | |
|--|-----------|--|----------|--|-------------|
| | yimbelela | | piyano | | tibutsu |
| | cina | | ndzhumba | | mudyondzisi |
| | khonsati | | | | |



Titoloveten'i hi vambirimbirhi

Encyeta migingiriko yo hambana ya khonsati u tlhela u kombela munghana wa wena ku vhumba leswi u swi endlaka.

Famba u ri karhi u vulavula

Vutisa 5 wa vanghana va wena loko va nga swi kota ku endla swilo leswi. Endla ✓

| U kota ku: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------|---|---|---|---|---|
| yimbelela | | | | | |
| cina | | | | | |
| tlanga piyano | | | | | |
| chaya ndzhumba | | | | | |

A hi tsalen'i

Vito ra mina i _____

naswona ndzi kota ku _____



39

Ndza khensa mudyondzisi



Ndza khensa
mudyondzisi.
Sweswi ndzi kota ku
vulavula Xitsonga.

Mipfumawulo

Phokotelela marito lama ku ya hi mipfumawulo ya wona. Kutani vula mipfumawulo yo sungula ya rito rin'wana na rin'wana.

| | | | |
|---|-------------|---|------------|
|  | swiluva |  | khadi |
|  | mudyondzisi |  | whilichere |

Titoloveteni hi vambirimbirhi

Ndza khensa mudyondzisi.

Sweswi ndzi kota ku vulavula **Xitsonga**.

Sweswi ndzi kota ku _____
no _____.

Titolovete swin'we na Pule na Pam

Ndza khensa.



Famba kahle.



Hi ta vonana
nakambe.

A hi tsalen'i

Endlela mudyondzisi wa wena khadi ro n'wi khensa.

Ndza khensa mudyondzisi sweswi ndzi kota ku _____
no _____.

no _____.

Ri huma eka _____



Xana wa ha ya tsundzuka marito lama?
Namarheta switikara eswivandleni leswi faneleke.

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| STICKER yimbelela | STICKER hlaya | STICKER rhaba |
| STICKER penda | STICKER tsala | STICKER rhula |
| STICKER hlayela | STICKER pene | STICKER khompyuta |
| STICKER tsema | STICKER pensele | STICKER bege ya xikolo |
| STICKER buku ya switoloveto | STICKER tikhirayoni | STICKER buku |
| STICKER xidamarheti | STICKER xikero | STICKER magazini |
| STICKER burachi yo penda | STICKER tipende | STICKER phephahungu |
| STICKER hlambela | STICKER tsutsuma | STICKER raha |
| STICKER tlanga | STICKER chinginya | STICKER dya |
| STICKER tlula khadi | STICKER khandziya | STICKER khoma |
| STICKER mukapu | STICKER xinkwa | STICKER xitofu |
| STICKER matandza | STICKER jamu | STICKER furiji |
| STICKER juzi | STICKER tiyi | STICKER nkukulu |